


Setswana

Kgato

3B

Mefuta ya dinamelwa



Room to Read




Mefuta ya dinamelwa
Setswana
Kgato 3B

ISBN: 978-1-77981-107-3

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mokwadi: Room to Read
Motshwantshi: Gerda Smith
Thadiso le setshwano: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya ntlha 2023.



Mefuta ya dinamelwa



Room to Read

Ke baesekele.

Ke na le mabidi a mabedi a masesane.

Fa o ntebeletse, nka dira eng?

Nka go pega ka go itumedisa.

Wena o ka dira eng?





Ke sethuthuthu.

Ke na le mabidi a mabedi a matonanyana.

Fa o ntebeletse, nka dira eng?

Nka go rwala o le esi kgotsa le le ba babedi ka go isa kwa o yang teng ka bonako.

Wena o ka dira eng?

Ke koloji.


Ke na le mabidi a mane.

Fa o ntebeletse, nka dira eng?

Nka go rwala o le esi, le le ba babedi go ya go ba ba supa. Nka le isa kwa le ratang teng.

Wena o ka dira eng?





Ke thekisi.

Ke senamelwa sa batho.

Fa o ntebeletse, nka dira eng?

Nka le rwala le le lesomethataro. Nka isa badiri
tirong le bana dikolong.

Wena o ka dira eng?

Ke bese.

Ke senamelwa sa batho.

Ke tsamaya mo tseleng.

Fa o ntebeletse, nka dira eng?


Nka rwala batho ka bontsi.

Nka isa badiri tirong le toropong.

Nka isa le bana dikolong.

Wena o ka dira eng?





Ke ambulanse. Ke senamelwa sa thuso ya potlako.
Ke thusa batho fa ba le tlalelong.

Fa o ntebeletse, nka dira eng?

Nka rwala batho ba ba lwalang kgotsa ba ba gobetseng go ba isa bookelong. Ke taboga ka lebelo le legolo go ba isa teng. Ka fa gare, ke na le tse di thusang balwetse kgotsa bagobadi fa ba le mo tseleng ya go ya bookelong.

Wena o ka dira eng?

Ke setimamolelo.

Ke senamelwa sa thuso ya potlako.

Fa o ntebeletse, nka dira eng?

Nka rwala ditlabakelo tsa go thusa go tima molelo.
Nka tima molelo o mogolo ka bonako. Fa lebone la
me le benya, baotledi ba nnaya tsela gore ke fete.

Wena o ka dira eng?





Ke terekere.

Ke tsala e tona ya molemirui

Ke na le mabidi a magolo a mane.

Fa o ntebeletse, nka dira eng?

Nka goga mogoma.

Nka lema mmu!

Wena o ka dira eng?

Ke leteroko la dithoto.

Ke na le mabidi a magolo a mantsi.

Fa o ntebeletse, nka dira eng?

Nka rwala dithoto di le dintsi.

Nka di rwalela mafelong a a kgakala.

Wena o ka dira eng?





Ke leteroko la matlakala.

Ke na le mabidi a magolo.

Fa o ntebeletse, nka dira eng?

Nka rwala matlakala.

Nka a a isa lefelong la matlakala.

Wena o ka dira eng?

Ke terena ya batho.

Ke tsamaya mo seporong.

Ke na le mabidi a mantsi a tshipi.

Ke tsamaya ka lebelo.

Fa o ntebeletse, nka dira eng?

Nka rwala batho ba le bantsi.

Nka ba isa mafelong a a farologaneng.

Wena o ka dira eng?





Ke terena ya phetakapejane.

Ke tsamaya ka lebelo la godimo thatathata.

Fa o ntebeletse, nka dira eng?

Nka isa batho mafelong a a farologaneng,

Nka ba isa ka bonako bo bo makatsang.

Wena o ka dira eng?

Ke terene ya dithoto.

Ke tsamaya ka bonya mo seporong

Fa o ntebeletse, nka dira eng?

Nka rwala dithoto tse di boima.

Nka di isa mafelong a kgakala.

Wena o ka dira eng?





Ke sekepe.

Ke tsamaya mo mawatleng.

Fa o ntebeletse, nka dira eng?

Nka rwala batho go ya mafelong a a kgakala.

Nka rwala dithoto go ya moseja wa mawatlle.

Wena o ka dira eng?

Ke sekepe sa dithoto.

Ke rwala dithoto tse di farologaneng.

Fa o ntebeletse nka dira eng?

Nka go thusa ka dithoto.

Nka tsamaisa dithoto magareng ga dinaga tse di farologanyeng.

Wena o ka dira eng?





Ke mokoro wa go thaya ditlhapi.

Ke na le letloa.

Fa o ntebeletse nka dira eng?

Nka thusa bathei ba ditlhapi.

Nka boloka ditlhapi ka fa gare.

Wena o ka dira eng?

Ke sekepe sa batho le merwalo.

Ke tsamaya mo metsing.

Fa o ntebeletse nka dira eng?

Nka rwala batho le merwalo.

Nka rwala dikoloi, diteroko le diphologolo.

Wena o ka dira eng?





Ke sefofane.

Ke fofa mo lefaufaung kwa godimo ga maru.

Fa o ntebeletse, nka dira eng?

Nka rwala batho go ya mafelong a a farologaneng.

Nka rwala le dithoto go di isa kgakala.

Wena o ka dira eng?

Ke helikopotara.

Ke fofa mo lefaufaung.

Fa o ntebeletse, nka dira eng?

Nka thusa batho ba ba leng mo tsietsing

Nka dira jaaka tsunami mo lefelong le

le nnye.

Wena o ka dira eng?





Readers

Kgato 1

- Molelo
- Nna bonolo, Malebo
- Namune e e bonolo
- Sebati le segokgo
- Pako o a penta
- Esele
- Go bala meropa
- Pula ya semaka
- Lebo o a emaema
- Komelelo
- Yuna o gobetse
- Noga
- Lerato la Mogale le Morero
- Bana ba thusang
- Di ka fofa?
- Sopo e monate
- Yuna o a makala
- Basetsana ke Badisa
- Meriri e megolo
- Jobe ga a robale
- Rre o tla boa leng?
- Ba kwa polaseng
- Jase e Fetogile
- Lerato la Mawelana

Kgato 2

- Mosebetsi le manaane.
- A re bolokeng metsi
- Metsi ka mo le ka mo
- Monyanyi wa mathaithai
- Mosese wa Mebalabala
- Sebelane sa ga Tinyeko
- Go utlwelela dijo tsa setso
- Bula, tswala, tseweletsa
- Ditlhako tsa Rethabile
- Motshameki yo o kgethegileng
- Leseka la gauta
- Tsalatsala, mosetsana wa sengangabele
- Leano la ga Mmolotsi
- Bolo e timetse
- Dimpho
- Mmutla wa mathajana

Kgato 3

- Go gola ga Segwagwa
- Molemirusi Morwesi le dikgabo
- Monwedi le dithuthuntswane
- Monate wa motogo
- Molemo wa Phodiso
- Kwena e e kgopo
- Motswako o Molemo
- Moswana wa Mogale
- Morei wa ditlhapi
- Ga ke rate merogo!
- Dipoo di a itefeletsa
- Ke tse kgolo mo go nna!
- Mosetsana yo o bothhale
- Setlhako se sentle
- Mefuta ya Dinamelwa
- Basimane ba bothhale
- O a tlhobaela
- Bolwetse jwa Mofikela
- Botsalano jwa nnete
- Go fetoga

Kgato 4

- Dinotshe
- Phatso o itumetse!
- Ditsala ka dinako tsotlhe
- Molalatladi wa ga Lorato
- Mekgwa ya botshelo ba baVenda
- Mofikela wa dikolobe
- Keletso ya ga Maano e fetoga nnete
- Thapelo o tshwara legodu
- Gontse o tiisa mmele wa gagwe
- Rre wa rona, motlhatheledi wa diphologolo

Kgato 5

- Mae a Soso a a timetseng
- Mama Afrika, Mirriam Makeba
- Go thusa rremogolo go fola
- Peo ya dikgakgamatso
- Molemo o itse nako.
- Leeto go ya serapeng sa diphologolo
- Ditlhare tsa Afrika Borwa
- Toro ya ga Phenyo

ZENEX
FOUNDATION


MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 2014



NELSON MANDELA
INSTITUTE FOR
EDUCATION AND
RURAL DEVELOPMENT

Saide 
Enabling successful
open learning for all

Ulwazi Lethu ke setheo se se simolotsweng le go tshegetswa ka madi ke Zenex Foundation go tokafatsa motseletsele wa dibuka o o kwadiilweng go ya ka dikgato le ya boitapoloso mo babusing ba dipuo tsa seAforika mmogo le didiriswa tsa tshegetso ya morutabana. Motseletsele o, o kwaletsewe gore o rute le go tshegetsa barutwana ba Kgato ya motheo gore ba tokafatse puiso le tlhologanyo ya bona ya Puo ya gae. Dibuka tse tsa puiso, di tlhagelela ka diteme di le robongwe tsa seAforika, ka tirisano mmogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute, Room to Read South Africa, le Saide. Didiriswa tsotlhe di tsweliswa jaaka “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

